


## Grad de perih 2 - Moderat



**Tendència: perih de lauegi constant** →  
enDimenge 17 03 2024



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praupe**  
Frecuència: **Quauqui**  
Mesura de lauet: **Mejan**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**  
Frecuència: **Pògui**  
Mesura de lauet: **Petit**

Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih. Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Es plaques de vent recentes e antigues se pòden desencadenar, en quauqui casi, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes per dessus des 2600 m aproximativament. Es lauegi pòden, de manèra isolada, arténher mides mejanes. Es endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Desfavorables son espciaument es pales apròp des crestes,. Es lauegi pòden, de manèra fòrça isolada, implicar era nhèu vielha e arténher mides fòrça granes. Endrets perilhosi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes per dessus des 2600 m aproximativament.

A conseqüència der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion.

Enes zònes de gessuda qu'encara non an purgat, son possibles naui lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò se da espciaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perih

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

pp.10: scenari de primavera

Ath nòrd queirà de 5 a 10 cm de nhèu per dessus des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent serà de moderat a fòrt. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessus de coches trendes en pales ombrères emparades deth vent per dessus des 2600 m aproximativament. Es plaques de vent mès antigues repòsen locaument ath dessus de gibra de superfícia en pales ombrères en altitud. Sustot enes pales orientades a oèst, nòrd e èst, ena part centrau deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Ath long dera jornada es condicions de temps primaverau causaràn per dejós des 2400 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Açò se da tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.




## Tendència

Adicionau afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca. A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.

## Grad de perillh 1 - Fèble



**Tendència: perillh de lauegi constant** →  
enDimenge 17 03 2024



Nhèu umida




2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**



Esguitlament  
de nhèu



2600m

Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praupe**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Era nhèu umida e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Quauqu'uns endrets perilhosi per lauegi de nhèu seca se tròben enes pales ombrères extrèmament arribentes en altitud.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu fòrça umida sense coesion, mès majoritariament petiti.

Enes pales erbooses arribentes, son possibles sonque isoladament lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò se da especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2600 m aproximativament. Precaucion enes zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Acumulacions de nhèu ventada pòden èster desencadenades de manèra isolada e en generau sonque per subrecargues fòrtes en pales ombrères de pendent extrem per dessus des 2600 m aproximativament. Precaucion apròp des crestes.

### Celh de nhèu

**Patrons de perillh**

pp.10: scenari de primavera

pp.2: esguitlament de nhèu

Eth heiredament nocturn serà en quauqui casi redusit. Ath long dera jornada es condicions de temps primaverau causaràn per dejós des 2400 m aproximativament ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu. Açò se da tanben enes pales soleienques arribentes en altitud.

Acumulacions de nhèu ventada s'an estacat ben damb era nhèu vielha. Agustes son sonque petites e lèu ja non ei possible desencadenar-les.

En còtes baishes e mejanes peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

### Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perillh de lauegi de nhèu umida e fòrça umida. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlament basau.